

# ЭНСИӨДИИ

Нам улууңун хөнгөн — 1935 сүй алтынны 5 күнүгээр төрүттээмmitэ

**Тыл — омук баар-суюх сываннаа уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас биирдии норуот бэйэтин ураты майыннаах культуратын, угэстэрийн, тылын харыстырыр суверенний бирааптаах.**

Саха Республиканы Тыл туунаан Соконуттан

## Президент — Намга

Ааспийт оптууриньүкка, балаан ыйын 16 күнүгэр, СР Президент М. Е. Николаев Нам улууңугар сыйдан, үүнүү хомуурин, оттоонунга ыараахан балааныннамыт Бүлүү өрүс сүйнүү улуустарыгар намнаар оту атылааныннарын тэрээнниин кытта билсистээ.

Быйыл сайн Бүлүү сүнүүн улуустарыгар ардах өлгөмнүүк туун, олохтоохтор сирдээр-дойдударлаа ууга баран, от аанин Уммыккаа уонна ходуналарын уу ылан сүбдүүлэрин кыстатаахтаа отторун 50 барыннын бэлжимзимитэр. Кинилэр ынтырыларынан, СР Президентин уонна Правительство дъаналларын, ыкайан көмөнүү хамлаанынтаа киэн далааныннаахтык терилинин.

Президент уонна кинин аялалыр, тыа ханаайыстыбытын министрийн бастакы солбайаччы А. И. Петров, Нам улууңун дъаналтатын банааныг А. Н. Ядреев о.д. аялланыннаахтык терилинин.

Ааспийт оптууриньүкка, Балыгийг Үндүк при-

чалыгар киире сыйтылар. Нам улууңун ханаайыстыбылары, бирднүүлээн дьюн Бүлүү сүнүүн улуустарыгар 1140 тонна рулоннамыт от атылыырынан.

Итилээн «Радар» (салайаччы Ядреев С. П.), «Хо-тун» (Рожин В. Г.), «Хонуу» (В. Яковлев), чаанынай Бочкарев Ю. И. 100 тонна оту баржаа тиэйэн сыйтылар. Итилээн «Радар» баанынай ханаайыстыбытын чилинэ Эверстов Г. С. салайанынтаа. Үдэйцээр бастакы кункинэтийгээр 40 тонна рулоннамыт оту баржаа тиэйдилэр. Сарсынаныгагар 60 тонна оту эбэн, эбийт иннигээр баржаны сыйтылар.

Саха Республиканы президент М. Е. Николаев Партизаны «Партизан» баанынай ханаайыстыбытарын (сал. Мордосов В. В.) сыйдан ааста. Кытлагы окоуда лаацырыгар Яковлев И. В. звеньевойдаах обуруот айын үүннэрийчилээр бир-гээдэлэрэй байыл сайн 16

гектарга хаппыстыны олордодон 300 тонна үүнүүнүн ылар балаанынхонууга улэлийг сыйльаллар. Кинилэр билгигин 2 гектартан хап-

пыстынан хомуйдулар. Обурутчуттар хаппыстыны таанын моркуобу үүннэрийлэр. М. Е. Николаев улэлэрдээрийн кытта билсистээр. Кинилэр Кынэ Дээрийнээдээ А. А. Кузьмин салайаччылаах, «Кэскил» баанынай ханаайыстыбытын Н. Е. Васильев биргэдийндрээх хаппыстын үүннэрийчилээр билсистээр. «Кэскил» баанынай ханаайыстыбытын ылан сыйланы 1200 тонна хаппыстын уонна 300 тонна хортоппуйу үүннэрийн нэлийнээдээ тиэрийдээх. Быйыл үүнүү үүчтэй буулан илияа тулар туларахтар. Манна олохтоохтору кытта үнэ ахтыллыбыт Намнаарын дадуучилище студенинаарын сыйльаллар. Бу куннэргээ Кэбээши улэлүүгээр 100 тонна хаппысты, 200 тонна хортоппуйу ытылыннаа. Эдигээн улэхнаа 60 тонна хортоппуйу, 25 тонна хапppyстын атыльстасаа. Президент студенинаарын уонна биргээдээ улэлтийн кытта билсистээр. Кинилэр угусыттылыарыгар хордийдээ.

Никольской кытлыгар «Соттуус» (сал. Герасимов И. И.) 7 гектарга, «Истэр» (Бережнев И. И.) баанынай ханаайыстыбылары 5 гектарга хортоппуйу олордодон уччай үүнүүнүн ыллылар.

Президент Намнаарын дадуучилище студенинаарын кытта билсистээр. Кинилэр аяндас обуруот айын уонна бурдугу үүннэрийнээр дарьяктанар Макаров В. М. салайаччылаах баанынай ханаайыстыбытын сыйльанын кинилэр үлэлэрнин хамнастарын кытта билсистээр. Кинилэр ангардас обуруот айын уонна бурдугу үүннэрийн ээр мунгурдамынка үлэ атын корунгэрийгээр күүнээс холоноллоруулар сүбэлээтийн. Салгы Модуккын тайян дьянтаа бааныгын Е. Н. Дьяконованы уонна «Модут» ГУП директора Б. И. Осиповы кытта билсистээр. Михаил Ефимович государственний унитарийн предприятие олохтоохтор бэйзэлээр баанындаа сөйтэй этээ.

СР Президент М. Е. Николаев Нам улууңугар байыл сайн үүнүүнүн ылар балаанынхонууга улэлийг сыйльаллар. Кинилэр билгигин 2 гектартан хап-

пыштынан хомуйдулар. Обурутчуттар хаппыстыны таанын моркуобу үүннэрийлэр. М. Е. Николаев улэлэрдээрийн кытта билсистээр. Кинилэр Кынэ Дээрийнээдээ А. А. Кузьмин салайаччылаах, «Кэскил» баанынай ханаайыстыбытын Н. Е. Васильев биргэдийндрээх хаппыстын үүннэрийчилээр билсистээр. «Кэскил» баанынай ханаайыстыбытын ылан сыйланы 1200 тонна хапppyсты, 200 тонна хортоппуйу ытылыннаа. Эдигээн улэхнаа 60 тонна хортоппуйу, 25 тонна хапppyстын атыльстасаа. Президент студенинаарын уонна биргээдээ улэлтийн кытта билсистээр. Кинилэр угусыттылыарыгар хордийдээ.

Н. Е. Васильев биргэдийндрээх хаппыстын үүннэрийчилээр билсистээр. «Кэскил» баанынай ханаайыстыбытын ылан сыйланы 1200 тонна хапppyсты, 200 тонна хортоппуйу ытылыннаа. Эдигээн улэхнаа 60 тонна хортоппуйу, 25 тонна хапppyстын атыльстасаа. Президент студенинаарын уонна биргээдээ улэлтийн кытта билсистээр. Кинилэр угусыттылыарыгар хордийдээ.

Б. д. балаан ыйын 17 күнүттэн 30 күнүгээр дээри «Саха Сирэ» уонна «Якутия» ханааттарга чэлчэтийлэх суруттарын сыйтыллар. 1998 сүй бастакы ангарыгар бу ханааттарга сурутуу сыйаната 179900 солк.

Сурутуу сибээс бары отделениеларыгар уонна улус-таафы федеральний почтовай сибээс узелыгар сыйтыллар.

РУФПС администрацията.

## ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

С 17 сентябрь по 30 сентябрь с.г. производится льготная подписка на газеты «Саха Сирэ» и «Якутия». Стоимость подписки на 1 полугодие 1998 г.—179900 руб. Подписку можно оформить во всех отделениях связи и в РУФПС.

Администрация РУФПС.





